Usona signolingvo

La **usona signolingvo** (angla nomo: *American Sign Language*, mallongigo *ASL*) estas la ĉefa signolingvo uzata inter kaj kun surduloj en Usono, anglalingva Kanado kaj partoj de Meksiko.

Oni taksas, ke ekzistas inter 200 000 ĝis 2 000 000 homoj, kiuj uzas ĝin kiel sian ĉefan lingvon.

Infaninoj lernantaj la uzadon de la Usona signolingvo.

Elŝutita el "https://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Usona_signolingvo&oldid=6713269"

Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 09:24, 7 sep. 2019.

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj.